

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

PUDUNGWANA 2014

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 80

Memorandamo ona o na le mapephe a 9.

## KAROLO YA A: MOQOQO

### POTSO YA 1

Mohlahlobuwa o lokela ho araba potso e le NNGWE ya moqoqo. Bolelele ba karabo e be ba mantswe a 200 ho isa ho a 250.

1.1 Tseo ke di ratileng lenyalong leo.

- Dikahare
  - Mohlahlobuwa o hlalosa/pheta diketsahalo tseo a di ratileng lenyalong. [40]

1.2 A tla a nthusa eo motho!

- Dikahare
  - Mohlahlobuwa a ka pheta/hlalosa se ileng sa etsahala ha motho e mong a tla mo thusa. [40]

1.3 Seo motswalle a lokelang ho ba sona.

- Dikahare
  - Mohlahlobuwa o hlalosa/pheta seo motswalle a lokelang ho ba sona, a we, a tsohe le wena ka nako tsohle. [40]

1.4 Serapeng sa diphoofolo tse hlaha.

- Dikahare
  - Mohlahlobuwa a ka pheta/hlalosa tseo ba di boneng moo, ba ithutileng tsona le tse mo kgahlileng. [40]

1.5.1– **Dikahare**

- 1.5.4
- Moqoqong ona mohlahlobuwa o iqapela sehlooho se qholoditsweng ke setshwantsho mme ebe o ngola moqoqo o itshetlehleng moralong oo a iketseditseng wona. O hlahisa ditaba tsa hae ka tsela e hlakileng.
    - Moqoqo o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
    - Dikahare di laolwa ke mehopolo ya sehlooho ya boiqapelo ya mohlahlobuwa. [40]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 40**

### ELA HLOKO:

- Sebedisa ruburiki ena ka nako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo (Pampiri ya 2, KAROLO YA A).
- Maduo a go tloga go 0–40 a arogantswe ka maemo a le 5 a ditlhaloso.
- Mo ditlhokegong tsa Diteng, Puo le Setaele, maemo mangwe le mangwe a tlhaloso a arogantswe ka dikarolwana tsa maemo a a kwa godimo le a a kwa tlase ka seelo sa maduo se se tsamaelanang le ditlhaloso.

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – (MATSHWAO A 40)  
SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

## ELA HLOKO:

- o Sebedisa ruburiki ena ka nako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo (Pampiri ya 2, Karolo ya A)
- o Matshwao a 0-40 a abilwe ho ya ka dilhaloso tse araotsweng ka dikgato tse 5.
- o Lekgetheng la pele, tlhaloso ya boiphihlelo e arotswe HABEDI ho hlalisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlelo e babatsehang	Phihlelo e supang bokgoni	Phihlelo e mahareng	Phihlelo ya motheo feela	Phihlelo e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b> Nehelano le sehlooho: tlhophiso ya mehopolole le dintlha, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemisetsa le maemo.  <b>matshwao a 24</b>	<b>22-24</b> - nehelano e bontshang kullwisiso e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang; - mehopolole e matla, e phepetsa monahano mme ke e kgodisang; - o hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeleditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>18</b> - nehelano e ntle e supang tsebo le bokgoni; - mehopolole ke e ipapisitseng ka bottlalo le sehlooho mme e kgahlisang; - o hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeleditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>12-16</b> - nehelano ke e kgotsofatsang ditlhoheho; - mehopolole e momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang; - o hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeleditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>7-11</b> - nehelano e momahane mona le mane; - mehopolole ke e seng ya boiqapelo mme e sa hlakang; - ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi.	<b>0-6</b> - nehelano e tswile lekoteng ho hang; - mehopolole ke e sa tsepamang e dubakaneng; - ha e utlwahale mme dintlha di a phetakakwa; - ha o a hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo.
	<b>19-21</b> - mosebetsi o tswileng matsoho leha o haellwa ke dintlha tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang; - mehopolole ke e supang boiphihlelo bo hodimo; - o hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeleditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>17</b> - mosebetsi o radilweng hantle;  - mehopolole ke e loketseng mme e thahasellisang;  - o hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeleditswe selelekela, mmele le qetelo.			
<b>PUO, SETAELE LE HO            HLAOLA DIPHOSO</b> Sehlo, rejisetara, setaele, tlontontswa ke tse lokelang sepheo/tshusumetso le maemo; Kgetho ya mantswa Tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto. <b>matshwao a 12</b>	<b>10-12</b> - puo e sebedisitswe ka tsela e babatsehang, mme o sebedisitse sehlo se matla mme se susumetsang; - o batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto;  - o radilwe ka bokgoni bo tsothang.	<b>8-9</b> - puo e sebedisitswe ka tsela e supang bokgoni, mme ka kakaretso e a utlwahala; - sehlo se matla mme ke se loketseng, ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le mopeletso; - o radilwe hantle ka tshwanelo.	<b>6-7</b> - puo e sebedisitswe ka tsela e kgotsofatsang leha mona le mane ho na le ho se tsamaelane; - ka kakaretso sehlo ke se loketseng leha tshebediso ya puo ya bonono e haella;  - o radilwe hantle.	<b>4-5</b> - puo e sebedisitsweng ke e haellang haholo;  - motswako dipolelong o tlase kapa ha o yo hohang.  - tlontontswa e haella haholo feela.	<b>0-3</b> - puo e sebedisitsweng ha se e utlwisisehang;  - tshebediso ya tlontontswa e haella haholo mme ke sesosa sa nehelano e sa utlwisisehang.
	<b>4</b> - kgodiso ya sehlooho ke e babatsehang; - katoloso ya dintlha ke e ikgethang;  - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang.	<b>3</b> - o hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo; - dipolelo le diratswana di etsa moelelo, mme di fapafapannngwa ka tshwanelo.	<b>2</b> - dintlha di a utlwahala;  - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng.	<b>1</b> - tse ding tsa dintlha di etsa moelelo mme di a utlwahala; - dipolelo le diratswana di na le diphoso; - moqoqo o a utlwisiseha leha o na le diphoso.	<b>0</b> - dintlha tse hlokehang tsa bohlokwa di a haella; - dipolelo le diratswana tse hlahisitsweng ke tse fosahetseng; - moqoqo ha o na moelelo o lebeletseng.
<b>MATSHWAO</b>	<b>33-40</b>	<b>28-30</b>	<b>20-25</b>	<b>12-17</b>	<b>0-9</b>

**Senotlolo sa ho aba matshwao:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo (60%)	24	DM =
Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (30%)	12	PSH =
Sebopeho (10%)	4	Seb =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>40</b>	

## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

### POTSO YA 2

Mohlahlobuwa o lokela ho araba potso e le NNGWE ya tema ya Kgokahano e Telele. Bolelele ba karabo ya hae e be ba mantswe a 80 ho isa ho a 100.

#### 2.1 Puo (e ngolwang)

- Puo e lokela ho ela tlhoko sepheo, maemo le baamohedi ba ditaba (baitnuti ba materiki);
- Puo e lokela ho ba matla mme e hohele: e be le selelekela, ho latele ditaba tse amanang le sepheo sa letsatsi (tumedisio ya baitnuti) mme e phethele ka qetelo e matla;
- Sebopeho:
  - E ngolwe mme ebe le sehlooho;
  - E be sebopehong se tshwanang le sa moqoqo se nang le:
    - selelekela se hohelang ho qahamisa baamohedi ba ditaba ditsebe mme se qale ka tumedisio;
    - mmele o bopilweng ka diratswana tse momahaneng;
  - Dipolelo e be tse kgutshwane, mme a nne a tswake ka metlae e lokelang ho natefisa puo le ho hohela baamohedi ba ditaba;
  - A sebedise dibopeho tsa puo le ditlwaello ka nepahalo.
- **Dikahare**  
Puo ya mohlahlobuwa e hlake mme e lokele maemo (mokete wa tumedisio ya baitnuti) le baamohedi ba ditaba (baitnuti).

[20]

#### 2.2 Lengolo la setswalle

- Aterese ya mongodi e ngolwe hodimo ka tsohong le letona, mme e ngolwe ka sebopeho sa boloko;
- Atereseng ho se sebediswe matshwao a puo, ntle le ha ho sebedisitswe dikgutsufatso;
- Tlase aterese ho ngolwe la mohla (letsatsi, kgwedi le selemo) oo lengolo le ngolwang ka ona;
- Ho latele tumedisio (e ka bontsha kamano le ya ngollwang, jk. Kgotsi kapa Dineo) mme ha ho letshwao la puo le sebediswang;
- Mmele o ngolwe ka diratswana: ho be le selelekela mme ho latele diratswana tse ding tse jereng ditaba;
- Sepheo sa ho ngola se utlwahale (ho lebohela motswalle ha a fumane lengolo la ho kganna);
- Qetelo e be kgutshwane mme e phethele ditaba ka tsela e utlwalang mme e ka hlahiswa ka tselanyana tse ngatanyana, ho itshetlehile feela kamanong ya mongollwa le ya ngolang.
- **Dikahare:**  
Mohlahlobuwa a lebohele motswalle katlehong ya hae ya ho fumana lengolo la ho kganna.

[20]

**2.3 Raporoto kapa Tlaleho**

(Mofuta ona wa raporoto ke o ngolwang ka ketsahalo e bonweng ka mahlo).

- Raporoto ena ke tlaleho ya ketsahalo e bonweng ka mahlo;
- E lokela ho ba kgutshwane mme e fupare dintlha tse latelang:
  - e be le sehlooho;
  - e hlahise batho kapa motho eo raporoto e lebisitsweng ho yena;
  - ditaba di hlahiswe ka bokgutshwane;
  - mongodi a tobe taba.
- Puo e be ya semmuso (e ngollwa mosuwehlooho) mme ho sebediswe dipolelo tse phethahetseng.

**• Dikahare**

Mohlahlobuwa o ngola ka kotsi ya koloi e ileng ya hlahela moithuti e mong haufi le sekolo.

**[20]****2.4 Lengolo la kgwebo**

- Mofuta ona wa lengolo o lokela ho ba le diaterese tse pedi (ya mongodi le ya mongollwa);
- Aterese ya mongodi e ngolwe hodimo ka tsohong le letona, mme e ngolwe ka sebopeho sa boloko;
- Tlase aterese ya mongodi ho ngolwe la mohla (letsatsi, kgwedi le selemo) oo lengolo le ngolwang ka ona;
- Ho se sebediswe matshwao a puo, ntle le ha ho sebedisitswe dikgutsufatso (diatereseng ka bobedi);
- Aterese ya ya ngollwang e ngolwe ka tsohong le letshehadi haufi le mola mme e qale ka maemo a eo (jk. motsamaisi, molaodi, majoro, jj.);
- Ho latele tumedisso (e be ya semmuso, jk. monghadi, mofumahatsana kapa mofumahadi, jj.);
- Ho latele sehlooho se totobatsang sepheo sa ho ngola;
- E be ho latela mmele o hlahiswang ka diratswana;
- Selelekela se totobatse ka ho toba sepheo seo lengolo le ngolwang ka sona.
- Mohlahlobuwa a tobe taba.

**Dikahare**

Mohlahlobuwa a hlahise tletlebo ya hae mabapi le thepa e fosahetseng eo a e amohetseng.

**[20]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:****20**

## KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

### POTSO YA 3

Mohlahlobuwa o lokela ho araba potso e le NNGWE ya tema ya Kgokahano e kgutshwane. Bolelele ba karabo ya hae e be ba mantswe a 60 ho isa ho 80.

#### 3.1 Karete ya memo

Ena ke tema e reretsweng ho fetisa molaetsa o itseng, molaetsa o fapana ho ya ka sepheo sa ho e ngola.

- Lebitso la ya ngollwang (ya mengwang);
- Letsatsi, nako le sebaka di totobatswe;
- Ho hlahiswe ditaba tse loketseng (ho memela mosuwe moketjaneng);
- Puo (ya ya ngolang) e ka ngolwa ka tsela e batlang e na le dikgeo, e sa hokahane hantle (ho sebediswa dipolelo le dipolelwana nnqa tse ding) ka lebaka la bosiyi ba sebaka. Leha ho le jwalo molaetsa o utlwahale;
- Sehlo se laolwa ke dikamano (dipakeng tsa mongodi le ya ngollwang) leha ho ka kenyeletswa dintlha tsa bohlokwa tse hohelang.
- Lebitso le fane tsa mongodi di hlahiswe.

[20]

- **Dikahare**

Mohlahlobuwa o memela titjhere ya hae moketjaneng wa hae.

#### 3.2 Ditshupiso

- Ena ke tema e kgutshwane, e ka hlahiswang ka sebopelo sa seratswana feela;
- Puo e sebediswang e ka ngolwa e le ho sekaotaelo ka dipolelo tse kgutshwane (di se be telele kगतong ena ya puo);
- Mohlahlobuwa a sebedise puo e hlakileng, e otlohileng mme e utlwesisehe habobebe;
- Tshupisong ya hae a lekanyetse ka tsela ya ho bolela mohlomong bolelele (ka dimitara kapa dikilomitara) bo itseng le ho bolela dibaka tse totobetseng tse jwalo ka meaho ya dikereke, matamo, diroboto jj.
- Sehlo se tsamaelane le mofuta ona wa tema le sepheo.

- **Dikahare**

Mohlahlobuwa o tla lokodisa kamoo motswalle wa hae a lokelang ho tsamaya kateng ho tloha sebakeng se itseng ho tla fihla lapeng habo.

[20]

#### 3.3 Posekarete

Hangata posekarete ke tema ya setswalle e kgutshwane.

- Tema ena e lokela ho ngolwa ka sebopelo sa karete (mohlahlobuwa a ka tshwantshisa sebopelo sena ka pensele bukeng);
- Letsatsi le sebaka tsa mongodi di lokela ho totobatswa (la mohla le ngolwe ka botlalo - letsatsi, kgwedi le selemo);
- Kaha ha e na sebaka se sekaalo (sa ho ngolla) aterese ya ya ngollwang e ka ngollwa ka lehlakoreng le leng ho ya ka mefuta ya yona;



- Puo (ya ya ngolang) e ka ngolwa ka tsela e batlang e na le dikgeo, e sa hokahane hantle (ho sebediswa dipolelo le dipolelwana nna tse ding) ka lebaka la bosiyi ba sebaka. Leha ho le jwalo molaetsa o utlwahale;
- Sehalo se laolwa ke dikamano (dipakeng tsa mongodi le ya ngollwang) leha ho ka kenyeletswa dintlha tsa bohlokwa tse hohelang.
- **Dikahare**  
Mohlalobuwa a fane ka lebitso la sebaka seo ba se etetseng a boele a bolelle motswala wa hae ka tseo a di boneng, tse mo kgahlileng le tse sa mo kgahlang. **[20]**

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20**

**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80**

KAROLO YA B & C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE LE E KGUTSHWANE (MATSHWAO A 20)  
SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

Makgetha a ho leknyetsa	Phihlelo e babatsehlang	Phihlelo e supang bokgoni	Phihlelo e mahareng	Phihlelo ya motheo feela	Phihlelo e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b> -Tshekatsheko ya sehlooho le mehopollo; -Tlhophiso ya mehopollo; -Kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo.	<b>10-12</b> - nehelano e babatsehlang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang; - mehopollo e matla e butswitseng; - tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema; - mosebetsi ha o kgere, o tsepame sehloohong; - mehopollo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositse ka botebo mme di tshhetsa sehlooho; - sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa.	<b>8-9</b> - nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema; - mosebetsi ha o kgere o tsepame sehloohong; - mehopollo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositse ka botebo mme di tshhetsa sehlooho; - sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa.	<b>6-7</b> - nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; - mosebetsi ha o a tsepama ka ho phethahala sehloohong – ho na le ho kgera ho itseng; - mehopollo le dikahare di na le momahano e mahareng; - ke dintlha tse itseng feela tse tshhetsang sehlooho; - ka kakaretso sebopeho ke se loketseng empa se nang le diphoso.	<b>4-5</b> - nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema; - mosebetsi o na le tsepamo e itseng feela sehloohong empa o a kgera; - ha se ka mehla mehopollo le dikahare di momahaneng, sehlooho se tshhetswa ke dintlha tse itseng feela; - sebopeho se fofo feela, mme se na le bohlotsa bo boholo.	<b>0-3</b> - nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; -moelelo o nyotobetse ke ho kgera ho hoholo; - mehopollo le dikahare ha di na momahano; - ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshhetsang sehlooho; - ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya sebopeho.
<b>MATSHWAO A: 12</b>					
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b> -Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantsewe, matshwao a ho bala le mopeleto.	<b>7-8</b> - sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontse di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; - tshebediso ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle; - mosebetsi ha o na diphoso.	<b>5-6</b> - sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontse di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -ka kakaretso tshebediso ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle; - tshebediso ya tlotlontse e ntle haholo; - mosebetsi boholo ha o na diphoso.	<b>4</b> - sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; - mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa - tshebediso ya puo; - tshebediso ya tlotlontse ke e lekaneng; - diphoso ha se tse nyotobetse moelelo.	<b>3</b> - sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle; - tshebediso ya puo e fosahetse ebile e tletse diphoso tse ngata; - tshebediso e seng kae ya tlotlontse; - moelelo o nyotobetse.	<b>0-2</b> - sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; - mosebetsi o tletse diphoso o dubakane; - tlotlontse ha e dumellane le maemo; - moelelo o nyotobetse haholo.
<b>MATSHWAO A: 8</b>					
<b>MATSHWAO</b>	<b>17-20</b>	<b>13-15</b>	<b>10-11</b>	<b>7-8</b>	<b>0-5</b>

SENOTLOLO SA HO ABA MATSHWAO:

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	12	DMS =
Puo le Setaele le ho Hlaola diphoso	8	PSH =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

Difuperweng tsa memorandamo ona di se sebediswe ntle ho tumello